
2024 Tanner crab *Chionoecetes bairdi* Bottom Trawl Survey results for the Kodiak District



Alaska Department of Fish and Game
351 Research Court
Kodiak, AK 99615

February 2025

Alaska Department of Fish and Game

Division of Commercial Fisheries



TABLE OF CONTENTS

Figure	Page
1. Mature male Tanner crab abundance estimates in the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.....	1
2. Legal-size male Tanner crab abundance estimates in the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.....	2
3. Legal-size male Tanner crab abundance estimates in the Eastside Section of the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.....	3
4. Legal-size male Tanner crab abundance estimates in the Southeast Section of the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.....	4
5. Male Tanner crab abundance estimates by size, 2015–2024 Kodiak District trawl surveys.....	5
6. Male Tanner crab abundance estimates by size, 2015–2024 Kodiak District trawl surveys in the Eastside Section.....	6
7. Male Tanner crab abundance estimates by size, 2015–2024 Kodiak District trawl surveys in the Southeast Section.....	7
8. Male Tanner crab abundance estimates by size and shell condition in the Northeast and Eastside Sections of the Kodiak District, with legal insets, 2024 trawl survey.....	8
9. Male Tanner crab abundance estimates by size and shell condition in the Southeast and Southwest Sections of the Kodiak District, with legal inset, 2024 trawl survey.....	9
10. Male Tanner crab abundance estimates by size and shell condition in the Westside and North Mainland Sections of the Kodiak District, with legal inset, 2024 trawl survey.....	10
11. Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Izhut, Kazakof, Kizhuyak, and Marmot Bays, 2024.....	11
12. Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Chiniak Bay and Chiniak Gully, 2024.....	12
13. Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Ugak Bay, Kiliuda Bay, and Barnabas Gully, 2024.....	13
14. Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), South Sitkalidak Strait, Twoheaded Island, and Horse’s Head area, 2024.....	14
15. Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Alitak Bay and Alitak Flats, 2024.....	15
16. Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Shelikof Strait and Afognak Island, 2024.....	16
17. Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Uyak, Uganik, and Viekoda Bays, 2024.....	17
18. Tanner crab harvest by statistical area from the Eastside, Southeast, and Southwest Sections of the 2024 Kodiak District Tanner crab fishery.....	18
19. Tanner crab harvest by statistical area from the Semidi Islands Section of the 2024 Kodiak District Tanner crab fishery.....	19
Table	Page
1. Tanner crab abundance estimates in the Kodiak District by station, 2024.....	20
2. Fishing log from the Kodiak District trawl survey, 2024.....	27




Figure 1.—Mature male Tanner crab abundance estimates in the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.




Figure 2.—Legal-size male Tanner crab abundance estimates in the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.




Figure 3.—Legal-size male Tanner crab abundance estimates in the Eastside Section of the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.




Figure 4.—Legal-size male Tanner crab abundance estimates in the Southeast Section of the Kodiak District from the 2024 Kodiak trawl survey.




Figure 5.—Male Tanner crab abundance estimates by size, 2015–2024 Kodiak District trawl surveys.




Figure 6.—Male Tanner crab abundance estimates by size, 2015–2024 Kodiak District trawl surveys in the Eastside Section.




Figure 7.—Male Tanner crab abundance estimates by size, 2015–2024 Kodiak District trawl surveys in the Southeast Section.




Figure 8.—Male Tanner crab abundance estimates by size and shell condition in the Northeast and Eastside Sections of the Kodiak District, with legal insets, 2024 trawl survey.




Figure 9.—Male Tanner crab abundance estimates by size and shell condition in the Southeast and Southwest Sections of the Kodiak District, with legal inset, 2024 trawl survey.





Figure 10.—Male Tanner crab abundance estimates by size and shell condition in the Westside and North Mainland Sections of the Kodiak District, with legal inset, 2024 trawl survey.




Figure 11.—Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Izhut, Kazakof, Kizhuyak, and Marmot Bays, 2024.




Figure 12.—Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Chiniak Bay and Chiniak Gully, 2024.




Figure 13.—Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Ugak Bay, Kiliuda Bay, and Barnabas Gully, 2024.




Figure 14.—Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), South Sitkalidak Strait, Twoheaded Island, and Horse's Head area, 2024.




Figure 15.—Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Alitak Bay and Alitak Flats, 2024.




Figure 16.—Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Shelikof Strait and Afognak Island, 2024.




Figure 17.—Station boundaries with station designations, trawl haul numbers (bold) and locations (arrows), Uyak, Uganik, and Vieikoda Bays, 2024.




Figure 18.—Tanner crab harvest by statistical area from the Eastside, Southeast, and Southwest Sections of the 2024 Kodiak District Tanner crab fishery.




Figure 19.—Tanner crab harvest by statistical area from the Semidi Islands Section of the 2024 Kodiak District Tanner crab fishery.

Table 1.–Tanner crab abundance estimates in the Kodiak District by station, 2024.

Station	Haul no.	Females			Number sublegal males by size (CW)				Recruit males	Postrecruit males	Mature males	Legal males	Total males	Total crab
		Juvenile	Mature	Total	<70 mm	70–91 mm	92–114 mm	>114 mm						
Northeast Section														
369X	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	41	3,836	0	3,836	3,836	0	0	3,836	0	0	3,836	0	7,672	11,508
420	42	0	0	0	3,763	0	0	0	0	0	0	0	3,763	3,763
421	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	45	3,976	0	3,976	3,976	0	0	3,976	0	0	3,976	0	7,951	11,927
444	44	3,697	0	3,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697
CHA	5	477	0	477	477	0	0	0	0	0	0	0	477	953
CHB	6	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
CHE	4	894	0	894	894	0	0	0	0	0	0	0	894	1,787
CHF	7	33,722	0	33,722	26,977	0	0	0	0	0	0	0	26,977	60,699
CHG	39	1,451	0	1,451	1,451	0	0	7,253	0	1,451	8,704	1,451	10,155	11,605
CHJ	1	611	0	611	611	0	0	0	0	0	0	0	611	1,223
CHK	2	27,577	13,562	41,140	36,619	1,808	452	1,356	0	0	1,356	0	40,235	81,375
CHL	3	8,304	8,304	16,608	7,118	593	593	0	0	0	0	0	8,304	24,912
KZA	37	10,184	5,092	15,276	7,274	10,184	2,182	0	0	0	0	0	19,640	34,916
KZB	38	2,358	725	3,083	1,088	2,539	181	0	0	0	0	0	3,809	6,892
KZC	35	1,302	0	1,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302
KZD	36	2,075	0	2,075	1,038	5,189	1,038	0	0	0	0	0	7,264	9,340
KZE	34	1,393	0	1,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393
KZF	33	7,932	0	7,932	0	881	881	0	0	0	0	0	1,763	9,695
KZG	32	22,343	0	22,343	26,998	0	0	0	0	0	0	0	26,998	49,340
KZJ	31	7,446	1,862	9,308	7,446	0	0	0	0	0	0	0	7,446	16,754
KZK	27	18,615	931	19,546	18,615	0	931	0	0	0	0	0	19,546	39,092
KZO	28	25,131	931	26,061	26,992	0	931	0	0	0	0	0	27,923	53,984
255A	13	10,437	13,916	24,352	13,916	0	0	0	0	0	0	0	13,916	38,268
255B	14	0	0	0	0	0	0	3,369	0	0	3,369	0	3,369	3,369
256	15	0	0	0	3,602	0	3,602	0	0	0	0	0	7,204	7,204
257	16	0	0	0	7,133	0	0	0	0	0	0	0	7,133	7,133
283A	9	63,798	0	63,798	51,646	0	0	9,114	0	0	9,114	0	60,760	124,558
283B	12	30,887	0	30,887	47,734	0	2,808	0	0	0	0	0	50,542	81,429
284	18	3,647	0	3,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647
285	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	10	345,573	0	345,573	243,040	0	7,595	15,190	0	0	15,190	0	265,825	611,398

–continued–

Table 1.–Page 2 of 7.

Station	Haul no.	Females			Number sublegal males by size (CW)				Recruit males	Postrecruit males	Mature males	Legal males	Total males	Total crab
		Juvenile	Mature	Total	<70 mm	70–91 mm	92–114 mm	>114 mm						
314	11	0	0	0	7,614	0	0	0	0	0	0	0	7,614	7,614
KZR	30	151,703	58,724	210,426	121,198	84,075	13,103	0	0	0	0	0	218,376	428,802
KZS	29	131,057	30,837	161,893	93,407	60,633	7,374	2,458	0	0	2,458	0	163,872	325,766
MOEX	25	19,443	0	19,443	21,063	0	0	0	0	0	0	0	21,063	40,507
MOGX	8	46,664	5,833	52,497	49,580	2,916	0	17,499	0	5,833	23,332	5,833	75,828	128,325
MOLA	20	7,372	0	7,372	11,059	1,229	0	3,686	0	0	3,686	0	15,974	23,346
MOLB	19	9,813	0	9,813	13,739	0	0	0	0	0	0	0	13,739	23,552
MONX	26	767,271	169,130	936,400	97,469	146,204	125,318	212,344	0	27,848	240,192	27,848	609,182	1,545,583
MOPA	23	10,964	0	10,964	14,618	0	0	0	0	0	0	0	14,618	25,582
MOPB	24	3,524	881	4,405	7,048	0	881	0	0	0	0	0	7,929	12,334
MOXA	21	2,309	577	2,886	3,463	0	0	0	0	0	0	0	3,463	6,349
MOXB	22	8,709	1,451	10,160	7,257	0	0	0	0	0	0	0	7,257	17,418
all stations towed														
Total		1,796,837	312,755	2,109,592	989,760	316,251	167,870	280,081	0	35,132	315,212	35,132	1,789,092	3,898,685
Eastside Section														
UGAA	58	36,860	1,391	38,251	16,691	39,641	4,868	11,127	2,086	22,950	36,163	25,037	97,365	135,615
UGAC	56	0	0	283	424	0	0	0	0	0	0	0	424	706
UGAD	57	8,645	0	8,645	1,345	13,256	192	192	576	0	768	576	15,561	24,206
UGB	59	4,434	0	4,434	4,695	522	522	8,869	0	1,565	10,434	1,565	16,172	20,606
UGC	60	287,632	0	287,632	246,275	10,708	1,338	9,369	0	0	9,369	0	267,690	555,322
UGD	61	9,815	467	10,282	8,413	935	0	1,402	0	0	1,402	0	10,750	21,032
UGE	49	7,094	546	7,639	3,820	1,091	546	8,185	0	1,637	9,822	1,637	15,278	22,918
UGF	62	3,459	0	3,459	5,535	0	0	6,226	0	0	6,226	0	11,761	15,220
UGG	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGI	64	2,962	1,975	4,937	2,962	0	7,899	77,013	0	6,911	83,924	6,911	94,786	99,722
UGJ	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGM	65	1,519	1,519	3,038	1,428	0	15,706	224,174	0	44,264	268,438	44,264	285,572	288,610
KLA	91	11,926	0	11,926	14,679	917	0	0	5,504	917	6,421	6,422	22,018	33,944
KLB	92	0	11,139	11,139	1,519	0	1,013	28,355	0	6,076	34,431	6,076	36,962	48,102
KLC	93	1,698	43,291	44,989	849	0	7,640	93,374	0	32,256	125,630	32,256	134,119	179,108
KLD	90	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925
KLE	98	1,072	0	1,072	3,932	357	1,787	5,361	0	1,430	6,791	1,430	12,867	13,939
KLF	97	2,621	655	3,276	2,621	655	1,966	28,831	655	7,208	36,694	7,863	41,936	45,213

-continued-

Table 1.—Page 3 of 7.

Station	Haul no.	Females			Number sublegal males by size (CW)				Recruit males	Postrecruit males	Mature males	Legal males	Total males	Total crab
		Juvenile	Mature	Total	<70 mm	70–91 mm	92–114 mm	>114 mm						
KLG	96	9,385	2,888	12,272	7,219	4,331	3,610	15,160	0	5,053	20,213	5,053	35,373	47,645
KLH	95	14,002	3,685	17,687	10,317	0	2,211	11,054	3,685	1,474	16,213	5,159	28,741	46,427
KLI	94	0	0	0	0	0	949	1,899	0	0	1,899	0	2,848	2,848
KLL	72	4,747	0	4,747	10,443	0	949	16,139	0	949	17,088	949	28,481	33,228
486A	47	0	0	0	0	0	11,001	125,413	0	28,603	154,016	28,603	165,017	165,017
486B	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510C	67	0	0	0	0	0	0	0	0	934	934	934	934	934
510D	66	0	0	0	1,668	0	1,668	35,026	0	3,336	38,362	3,336	41,697	41,697
511A	55	0	0	0	0	0	0	11,054	0	5,527	16,581	5,527	16,581	16,581
511B	50	0	0	0	0	0	1,880	0	0	0	0	0	1,880	1,880
533A	85	0	0	0	7,520	0	1,880	20,679	0	9,400	30,079	9,400	39,479	39,479
533B	71	3,760	5,640	9,400	1,880	0	3,760	16,920	0	7,520	24,440	7,520	30,079	39,479
534BX	68	0	0	0	913	0	0	913	0	0	913	0	1,826	1,826
534DX	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535A	54	1,009	154,435	155,444	0	914	8,229	100,582	0	45,719	146,301	45,719	155,444	310,889
535B	51	0	337,978	337,978	1,866	0	24,252	281,694	0	65,293	346,987	65,293	373,104	711,082
535C	53	923	114,506	115,429	0	0	14,775	101,577	0	35,090	136,667	35,090	151,443	266,872
535D	52	1,238	246,344	247,582	5,398	2,699	24,293	383,287	0	124,163	507,450	124,163	539,841	787,423
559	89	755,740	11,280	767,020	533,906	3,760	11,280	93,998	0	33,839	127,837	33,839	676,782	1,443,802
560	73	44,243	3,687	47,930	22,121	3,687	3,687	36,869	0	11,061	47,930	11,061	77,425	125,354
561	70	26,319	135,356	161,676	11,280	0	0	210,554	0	176,716	387,270	176,715	398,550	560,225
587	84	1,326,954	47,634	1,374,588	1,919,466	64,340	21,447	193,019	0	0	193,019	0	2,198,271	3,572,859
588	86	398,550	18,800	417,349	221,834	15,040	15,040	135,356	0	26,319	161,675	26,319	413,589	830,938
589	74	0	870,740	870,740	0	0	71,145	582,497	0	240,113	822,610	240,113	893,755	1,764,495
619	82	349,370	49,368	398,738	167,090	7,595	34,178	102,533	0	37,975	140,508	37,975	349,370	748,108
620	88	146,636	86,478	233,114	319,592	131,597	11,280	71,438	0	18,800	90,238	18,800	552,705	785,819
621	75	106,330	34,178	140,508	64,558	0	7,595	227,850	0	174,686	402,536	174,685	474,688	615,195
654	83	7,520	0	7,520	0	0	3,760	15,040	0	3,760	18,800	3,760	22,559	30,079
655	87	312,072	124,077	436,149	176,715	0	0	52,639	0	18,800	71,439	18,800	248,153	684,302
656	76	67,678	26,319	93,998	37,599	0	3,760	37,599	0	30,079	67,678	30,079	109,037	203,035
695	78	203,035	3,760	206,795	251,913	3,760	11,280	78,958	0	7,520	86,478	7,520	353,431	560,225
696	77	64,558	15,190	79,748	53,165	0	7,595	102,533	0	41,773	144,306	41,773	205,065	284,813
all stations towed														
Total		4,224,730	2,353,323	6,578,336	4,141,648	305,805	344,978	3,564,757	12,507	1,279,714	4,856,979	1,292,222	9,649,409	16,227,746

-continued-

Table 1.—Page 4 of 7.

Station	Haul no.	Females			Number sublegal males by size (CW)				Recruit males	Postrecruit males	Mature males	Legal males	Total males	Total crab
		Juvenile	Mature	Total	<70 mm	70–91 mm	92–114 mm	>114 mm						
Southeast Section														
614	110	11,473	9,561	21,034	10,736	10,736	21,471	230,818	5,368	611,936	848,122	617,303	891,063	912,097
THA	113	2,647	0	2,647	1,985	662	0	662	0	0	662	0	3,309	5,956
THCX	109	22,289	4,286	26,575	14,573	0	2,572	7,715	0	6,858	14,573	6,858	31,719	58,294
THDX	108	15,034	6,264	21,298	13,781	0	5,011	30,067	0	15,034	45,101	15,034	63,893	85,190
THF	105	64,648	0	64,648	57,595	11,754	1,175	5,877	0	2,351	8,228	2,351	78,753	143,401
THG	106	15,913	0	15,913	26,522	0	1,768	4,420	0	884	5,304	884	33,594	49,507
THH	107	6,253	893	7,147	5,360	0	0	893	0	0	893	0	6,253	13,400
THI	104	26,530	0	26,530	41,690	2,842	4,737	6,632	0	2,842	9,474	2,842	58,745	85,275
THJ	103	17,037	0	17,037	12,390	0	3,872	58,854	2,323	61,177	122,354	63,500	138,616	155,653
THK	102	55,041	40,745	95,786	59,330	5,719	2,144	21,445	0	6,433	27,878	6,433	95,072	190,858
THL	101	6,903	0	6,903	11,776	812	0	2,030	0	0	2,030	0	14,618	21,522
THM	100	18,155	0	18,155	13,049	3,971	0	1,702	0	0	1,702	0	18,722	36,877
THN	99	4,557	228	4,785	5,013	456	684	7,063	0	1,367	8,430	1,367	14,582	19,367
585X	80	7,507	3,753	11,260	15,014	3,753	3,753	52,548	0	0	52,548	0	75,068	86,328
586	79	133,159	19,727	152,886	73,977	14,795	9,864	167,682	0	19,727	187,409	19,727	286,045	438,932
615	111	26,169	8,723	34,892	47,976	0	4,361	43,615	0	4,361	47,976	4,361	100,314	135,206
618A	81	48,879	15,040	63,918	22,559	1,880	1,880	48,879	0	31,959	80,838	31,959	107,157	171,075
651	112	1,741,936	373,272	2,115,208	1,372,825	155,414	60,439	112,244	8,634	25,902	146,780	34,536	1,735,457	3,850,665
688	114	248,153	56,399	304,552	225,594	52,639	48,879	30,079	0	7,520	37,599	7,520	364,710	669,262
725	122	33,228	0	33,228	28,481	0	0	0	0	0	0	0	28,481	61,709
726	119	259,433	11,280	270,713	195,515	3,760	3,760	11,280	0	0	11,280	0	214,314	485,027
727	115	95,859	339,194	435,053	92,172	66,364	73,738	106,920	0	22,121	129,041	22,121	361,316	796,369
728	118	500,067	139,116	639,183	439,965	205,317	92,183	62,852	0	41,901	104,753	41,901	842,218	1,481,401
729	117	734,827	250,267	985,094	771,934	64,328	53,607	166,180	0	26,803	192,983	26,803	1,082,851	2,067,946
759	121	356,965	15,190	372,155	303,800	7,595	11,393	26,583	0	0	26,583	0	349,370	721,525
760	120	141,927	502,497	644,424	107,404	57,538	30,687	145,763	0	65,210	210,973	65,210	406,601	1,051,025
761	116	1,251,201	400,711	1,651,913	937,265	190,272	112,754	162,083	0	14,094	176,177	14,094	1,416,468	3,068,380
all stations towed														
Total		5,845,789	2,197,147	8,042,936	4,908,281	860,607	550,732	1,514,885	16,325	968,482	2,499,692	984,807	8,819,311	16,862,247
Southwest Section														
ALA	147	1,367	0	1,367	2,187	0	0	0	0	0	0	0	2,187	3,554
ALBX	143	2,833	1,133	3,966	2,833	0	0	0	0	0	0	0	2,833	6,799

-continued-

Table 1.—Page 5 of 7.

Station	Haul no.	Females			Number sublegal males by size (CW)				Recruit males	Postrecruit males	Mature males	Legal males	Total males	Total crab
		Juvenile	Mature	Total	<70 mm	70–91 mm	92–114 mm	>114 mm						
ALCA	148	0	2,852	2,852	0	1,252	6,259	55,083	626	65,098	120,807	65,724	128,318	131,169
ALD	142	18,675	21,504	40,179	18,109	566	3,395	11,884	0	23,202	35,086	23,202	57,156	97,335
ALF	140	21,619	14,100	35,719	12,220	0	0	6,580	0	11,280	17,860	11,280	30,079	65,798
ALG	141	19,866	7,774	27,640	14,684	0	1,727	5,182	0	9,501	14,683	9,501	31,095	58,735
ALH	139	15,551	707	16,258	13,430	707	0	3,534	707	12,723	16,964	13,430	31,102	47,360
ALI	138	4,292	0	4,292	13,104	819	0	23,750	4,095	122,027	149,872	126,121	163,794	168,085
ALJ	149	12,573	0	12,573	20,514	0	1,323	35,734	662	27,131	63,527	27,793	85,365	97,938
ALK	151	25,990	0	25,990	33,038	441	441	1,322	0	0	1,322	0	35,241	61,231
ALL	137	1,083	0	1,083	2,888	0	361	8,663	2,527	33,569	44,759	36,095	48,006	49,089
ALM	150	74,220	0	74,220	83,410	4,948	2,121	7,775	0	6,362	14,137	6,362	104,615	178,836
ALO	136	103,909	0	103,909	106,856	13,265	1,474	2,211	4,422	11,791	18,424	16,213	140,019	243,927
ALP	135	123,987	0	123,987	104,410	4,894	0	0	0	816	816	816	110,120	234,107
ALQ	134	163,601	0	163,601	183,796	18,380	1,021	6,127	0	1,021	7,148	1,021	210,344	373,945
ALR	133	16,423	1,173	17,596	5,279	2,346	0	1,760	18,769	12,317	32,846	31,087	40,472	58,068
645B	125	129,341	58,654	187,995	100,765	4,512	16,544	39,103	0	46,623	85,726	46,623	207,547	395,542
646A	124	43,961	3,564	47,525	36,832	0	1,188	1,188	0	1,188	2,376	1,188	40,396	87,922
646B	123	16,441	0	16,441	18,585	0	0	2,144	0	0	2,144	0	20,730	37,171
646C	126	154,917	2,479	157,395	182,007	0	0	52,002	0	174,007	226,009	174,007	408,017	565,412
646D	144	109,277	0	109,277	107,621	0	0	4,967	0	1,656	6,623	1,656	114,244	223,521
682B	127	35,878	944	36,822	25,492	944	1,888	1,888	0	6,609	8,497	6,609	36,822	73,645
683A	128	12,796	0	12,796	10,827	0	984	4,922	0	9,843	14,765	9,843	26,576	39,372
683B	129	22,238	0	22,238	23,165	0	0	0	0	927	927	927	24,091	46,330
683D	130	7,792	0	7,792	11,894	0	0	410	0	0	410	0	12,304	20,096
684A	145	1,907	0	1,907	4,768	0	0	0	0	0	0	0	4,768	6,675
684B	146	3,158	0	3,158	3,158	0	902	0	0	0	0	0	4,061	7,219
684C	131	1,128	0	1,128	2,256	0	376	4,136	0	2,632	6,768	2,632	9,400	10,528
all stations towed														
Total		1,144,823	114,884	1,259,707	1,144,128	53,073	40,006	280,365	31,807	580,322	892,494	612,129	2,129,701	3,389,408
Westside Section														
KUF	312	0	21,580	21,580	568	0	7,383	6,815	0	0	6,815	0	14,765	36,346
KUG	316	684	684	1,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367
KUI	315	16,068	6,599	22,667	10,042	1,148	287	0	0	0	0	0	11,477	34,144
KUJ	313	192,869	50,569	243,439	97,085	155,644	46,231	7,705	0	0	9,246	1,541	308,207	551,645

-continued-

Table 1.—Page 6 of 7.

Station	Haul no.	Females			Number sublegal males by size (CW)				Recruit males	Postrecruit males	Mature males	Legal males	Total males	Total crab
		Juvenile	Mature	Total	<70 mm	70–91 mm	92–114 mm	>114 mm						
KUK	348	0	47,332	47,332	1,246	0	3,737	623	0	0	623	0	5,605	52,937
KULA	349	5,619	7,492	13,110	1,313	9,920	12,401	3,064	1,605	875	5,544	2,480	29,178	42,288
KULB	350	466	0	466	233	0	0	0	0	0	0	0	233	699
KUM	314	939	470	1,409	1,409	0	0	0	0	0	0	0	1,409	2,817
KUYA	351	179	179	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358
KUYB	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAA	346	5,029	457	5,486	10,058	0	0	0	0	0	0	0	10,058	15,544
PMA	345	90,897	6,684	97,581	98,249	4,010	4,679	0	0	0	0	0	106,938	204,518
RAA	347	1,786	21,436	23,222	298	5,359	26,200	17,566	11,016	595	29,177	11,611	61,033	84,256
KUNX	353	292,123	236,099	528,222	100,065	256,166	144,094	16,010	0	0	16,010	0	516,335	1,044,557
KUP	354	1,768	64,831	66,599	589	2,357	8,251	5,304	0	0	5,304	0	16,502	83,101
KUQ	362	102,077	38,279	140,356	56,507	20,962	1,823	6,380	0	0	6,380	0	85,672	226,027
KUS	361	60,099	33,740	93,838	34,794	30,577	14,761	7,381	0	0	7,381	0	87,512	181,351
KUT	360	25,805	32,880	58,685	20,394	37,875	12,902	6,243	416	0	6,659	416	77,831	136,516
KUU	357	109,302	87,630	196,932	88,511	83,753	15,228	1,903	0	952	2,855	952	190,347	387,279
KUV	356	6,648	3,217	9,865	3,002	11,151	3,002	0	0	0	0	0	17,156	27,020
KUW	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KUXA	359	15,475	11,162	26,637	9,128	26,405	15,648	8,802	4,238	978	14,018	5,216	65,198	91,835
KUXB	358	9,843	358	10,201	15,213	11,991	3,400	179	0	0	179	0	30,783	40,984
UYBX	363	6,792	970	7,762	2,911	0	0	0	0	0	0	0	2,911	10,673
UYEX	364	987,098	175,862	1,162,960	1,703,955	378,657	10,518	10,518	0	0	10,518	0	2,103,648	3,266,608
UYFX	365	18,374	43,517	61,891	13,539	56,089	36,748	3,868	1,934	0	5,802	1,934	112,177	174,068
UYHX	366	6,497	0	6,497	10,107	361	180	0	0	0	0	0	10,648	17,145
UYKX	367	4,296	0	4,296	8,591	0	0	0	0	0	0	0	8,591	12,887
UYMX	368	25,817	96,813	122,630	30,427	9,220	21,207	30,427	0	2,766	33,193	2,766	94,047	216,678
UYO	369	12,674	109,840	122,513	356	12,820	37,747	16,737	4,273	712	21,722	4,985	72,645	195,158
UYQX	370	4,812	0	4,812	5,155	344	344	0	0	0	0	0	5,843	10,654
UYSS	371	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267
UYT	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KUD														
untowed station estimate		149,576	54,807	204,383	226,740	58,536	9,091	8,164	50	330	8,544	380	302,912	507,294
Total		2,153,877	1,153,487	3,307,363	2,550,485	1,173,345	435,860	157,689	23,532	8,750	189,971	32,282	4,349,661	7,657,024

-continued-

Table 1.–Page 7 of 7.

Station	Haul no.	Females			Number sublegal males by size (CW)				Recruit males	Postrecruit males	Mature males	Legal males	Total males	Total crab
		Juvenile	Mature	Total	<70 mm	70–91 mm	92–114 mm	>114 mm						
North Mainland Section														
171A	327	7,011	1,502	8,514	4,507	3,506	1,502	0	0	0	0	0	9,516	18,029
171C	328	354,970	7,244	362,214	213,226	106,613	1,568	1,568	0	0	1,568	0	322,974	685,188
171D	326	1,267	0	1,267	1,267	0	0	0	0	0	0	0	1,267	2,534
117	342	4,286	0	4,286	4,286	0	0	0	0	0	0	0	4,286	8,573
118	334	11,393	11,393	22,785	30,380	0	0	0	0	0	0	0	30,380	53,165
119	333	83,545	0	83,545	79,748	0	0	3,798	0	0	3,798	0	83,545	167,090
120	343	41,359	0	41,359	30,079	0	0	0	0	0	0	0	30,079	71,438
121	344	458,708	315,832	774,540	263,193	45,119	0	3,760	0	0	3,760	0	312,072	1,086,611
144	329	13,443	0	13,443	10,755	8,066	0	0	0	0	0	0	18,820	32,264
145	330	3,760	0	3,760	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800	22,559
146	331	67,678	616,624	684,302	56,399	0	3,760	0	0	3,760	3,760	3,760	63,918	748,220
147	332	163,293	132,913	296,205	144,305	11,393	0	0	0	0	0	0	155,698	451,903
172	325	14,078	35,195	49,273	17,598	7,039	17,598	7,039	10,559	3,520	21,118	14,078	63,351	112,625
173	324	711,961	134,016	845,978	345,911	78,958	3,760	7,520	0	3,760	11,280	3,760	439,908	1,285,886
174	323	195,515	255,673	451,188	101,517	97,757	3,760	26,319	0	3,760	30,079	3,760	233,114	684,302
198	320	616,624	30,079	646,703	413,589	7,520	0	0	0	0	0	0	421,109	1,067,812
199	321	593,590	29,495	623,085	457,175	213,840	11,061	3,687	0	0	3,687	0	685,762	1,308,847
2	335	18,762	0	18,762	11,257	0	0	0	0	0	0	0	11,257	30,019
200	322	323,351	165,436	488,787	180,475	120,317	0	7,520	0	0	7,520	0	308,312	797,099
222	319	365,654	36,565	402,219	274,240	4,571	13,712	9,141	0	4,571	13,712	4,571	306,235	708,454
223	318	895,157	67,377	962,535	473,748	30,079	11,280	7,520	0	0	7,520	0	522,626	1,485,161
224	317	762,348	281,964	1,044,313	451,903	41,773	22,785	0	0	0	0	0	516,460	1,560,773
3	336	0	0	0	7,672	0	3,836	0	0	0	0	0	11,508	11,508
31	337	22,463	0	22,463	26,207	0	3,744	26,207	0	11,231	37,438	11,231	67,388	89,851
60	339	3,760	0	3,760	7,520	0	0	0	0	0	0	0	7,520	11,280
61	338	3,798	0	3,798	0	0	0	3,798	0	0	3,798	0	3,798	7,595
90	341	7,039	0	7,039	28,154	0	14,077	144,290	0	42,231	186,521	42,231	228,752	235,791
91	340	34,178	0	34,178	22,785	0	0	3,798	0	0	3,798	0	26,583	60,760
all stations towed														
Total		5,778,989	2,121,309	7,900,298	3,676,693	776,549	112,442	255,963	10,559	72,832	339,354	83,391	4,905,037	12,805,335
Kodiak District Total		20,945,045	8,252,905	29,198,232	17,410,995	3,485,630	1,651,888	6,053,740	94,730	2,945,232	9,093,702	3,039,963	31,642,211	60,840,445

Table 2.—Fishing log from the Kodiak District trawl survey, 2024.

Haul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Location	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.
Month/Day/Year	06-12-24	06-12-24	06-12-24	06-13-24	06-13-24	06-13-24	06-13-24	06-18-24	06-18-24	06-18-24	06-18-24	06-18-24	06-19-24
Station	CHJ	CHK	CHL	CHE	CHA	CHB	CHF	MOGX	283A	313	314	283B	255A
Longitude Start (W)	152°22.41'	152°18.36'	152°14.64'	152°27.06'	152°26.25'	152°24.52'	152°19.18'	152°10.10'	152°04.20'	152°02.33'	151°48.41'	151°56.29'	152°05.27'
Latitude Start (N)	57°43.49'	57°43.51'	57°43.82'	57°40.51'	57°36.84'	57°38.01'	57°41.63'	57°58.82'	57°58.26'	57°56.56'	57°54.71'	57°58.81'	58°04.53'
Heading, Degrees	99	280	85	40	36	37	220	28	40	100	343	17	167
Average Depth (m)	100.5	146.2	164.5	18.28	42.06	64	140.8	177.3	177.3	195.6	58.51	171.8	151.7
Distance Fished (km)	1.518	1.555	1.944	1.889	1.889	1.87	0.926	1.852	1.833	1.852	1.777	1.87	1.518
Haul	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Location	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.
Month/Day/Year	06-19-24	06-19-24	06-19-24	06-19-24	06-19-24	06-19-24	06-19-24	06-20-24	06-20-24	06-20-24	06-20-24	06-20-24	06-20-24
Station	255B	256	257	285	284	MOLB	MOLA	MOXA	MOXB	MOPA	MOPB	MOEX	MONX
Longitude Start (W)	151°59.99'	151°50.05'	151°39.17'	151°39.91'	151°45.74'	152°07.62'	152°08.92'	152°14.98'	152°14.76'	152°14.21'	152°15.05'	152°22.44'	152°29.41'
Latitude Start (N)	58°03.42'	58°02.24'	58°03.38'	57°59.33'	57°59.91'	58°02.44'	58°05.22'	58°12.57'	58°09.56'	58°06.61'	58°05.10'	57°56.88'	58°01.48'
Heading, Degrees	80	308	358	180	220	349	328	183	139	207	225	62	18
Average Depth (m)	128	160.9	160.9	102.4	131.6	153.6	201.1	151.7	162.7	170	168.2	126.1	190.1
Distance Fished (km)	1.555	1.87	1.889	1.87	1.852	1.87	1.87	1.852	1.666	1.87	1.852	1.833	1.777
Haul	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Location	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.
Month/Day/Year	06-20-24	06-20-24	06-21-24	06-21-24	06-21-24	06-21-24	06-21-24	06-21-24	06-21-24	06-21-24	06-22-24	06-22-24	06-26-24
Station	KZK	KZO	KZS	KZR	KZJ	KZG	KZF	KZE	KZC	KZD	KZA	KZB	CHG
Longitude Start (W)	152°31.67'	152°32.23'	152°35.05'	152°35.23'	152°37.16'	152°36.97'	152°41.16'	152°40.81'	152°44.91'	152°47.74'	152°52.72'	152°52.02'	152°09.49'
Latitude Start (N)	57°59.86'	58°00.53'	58°08.66'	58°07.96'	57°58.66'	57°57.15'	57°56.46'	57°54.70'	57°51.65'	57°52.73'	57°47.34'	57°48.72'	57°41.09'
Heading, Degrees	229	42	182	191	231	272	112	6	36	34	14	19	21
Average Depth (m)	182.8	201.1	104.2	117	133.4	131.6	135.3	104.2	58.51	95.09	43.88	51.2	142.6
Distance Fished (km)	1.889	1.889	1.407	1.889	1.889	1.87	1.87	1.518	1.555	1.87	1.314	1.24	1.852
Haul	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Location	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	NE Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.
Month/Day/Year	06-26-24	06-26-24	06-26-24	06-27-24	06-27-24	06-27-24	06-27-24	06-27-24	06-27-24	06-28-24	06-28-24	06-28-24	06-28-24
Station	369X	395	420	421	444	443	486B	486A	UGJ	UGE	511B	535B	535D
Longitude Start (W)	152°03.21'	151°56.41'	151°47.22'	151°42.00'	151°42.26'	151°44.07'	152°24.57'	152°29.72'	152°27.51'	152°35.86'	152°24.92'	152°24.84'	152°24.43'
Latitude Start (N)	57°43.86'	57°39.61'	57°36.25'	57°35.01'	57°31.78'	57°31.68'	57°19.45'	57°17.61'	57°22.47'	57°24.85'	57°13.57'	57°10.49'	57°08.70'
Heading, Degrees	354	288	124	141	114	287	181	10	187	159	181	180	193
Average Depth (m)	111.5	197.5	126.1	120.6	162.7	144.4	69.49	102.4	71.31	95.09	78.63	126.1	138.9
Distance Fished (km)	1.777	1.833	1.814	1.87	1.852	1.722	1.852	1.889	1.833	1.907	1.87	1.852	1.889

-continued-

Table 2.–Page 2 of 5.

Haul	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Location	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.
Month/Day/Year	06-28-24	06-28-24	06-28-24	06-29-24	06-29-24	06-29-24	06-29-24	06-29-24	06-29-24	06-29-24	06-29-24	06-29-24	06-30-24
Station	535C	535A	511A	UGAC	UGAD	UGAA	UGB	UGC	UGD	UGF	UGG	UGI	UGM
Longitude Start (W)	152°26.27'	152°27.36'	152°27.81'	152°59.85'	152°54.18'	152°51.74'	152°45.33'	152°40.66'	152°38.14'	152°34.11'	152°30.13'	152°33.43'	152°32.53'
Latitude Start (N)	57°07.49'	57°10.06'	57°12.47'	57°27.39'	57°28.48'	57°29.92'	57°28.47'	57°27.18'	57°26.12'	57°24.25'	57°23.16'	57°22.17'	57°19.65'
Heading, Degrees	356	335	319	45	75	123	168	296	111	185	83	156	182
Average Depth (m)	153.6	137.1	104.2	36.57	65.83	76.8	89.6	93.26	98.75	89.6	65.83	96.92	106
Distance Fished (km)	1.87	1.889	1.87	1.852	1.889	1.889	1.833	1.87	1.926	1.87	1.463	1.852	1.814
Haul	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Location	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.
Month/Day/Year	06-30-24	06-30-24	06-30-24	06-30-24	06-30-24	06-30-24	07-01-24	07-01-24	07-01-24	07-01-24	07-01-24	07-01-24	07-01-24
Station	510D	510C	534BX	534DX	561	533B	KLL	560	589	621	656	696	695
Longitude Start (W)	152°32.78'	152°32.76'	152°33.65'	152°30.03'	152°26.58'	152°43.66'	152°47.42'	152°38.59'	152°25.65'	152°26.49'	152°25.33'	152°25.58'	152°33.53'
Latitude Start (N)	57°16.81'	57°13.21'	57°11.22'	57°09.01'	57°06.55'	57°08.83'	57°13.78'	57°04.07'	57°01.12'	56°54.99'	56°51.32'	56°46.43'	56°44.47'
Heading, Degrees	154	218	61	195	170	87	124	160	184	204	173	204	3
Average Depth (m)	102.4	91.43	102.4	129.8	153.6	148.1	137.1	153.6	137.1	157.2	164.5	177.3	142.6
Distance Fished (km)	1.87	1.889	1.87	1.852	1.87	1.87	1.852	1.907	1.833	1.852	1.87	1.852	1.87
Haul	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Location	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.
Month/Day/Year	07-02-24	07-02-24	07-02-24	07-02-24	07-02-24	07-02-24	07-03-24	07-03-24	07-03-24	07-03-24	07-03-24	07-03-24	07-04-24
Station	586	585X	618A	619	654	587	533A	588	655	620	559	KLD	KLA
Longitude Start (W)	152°54.65'	153°00.75'	152°51.25'	152°44.86'	152°44.24'	152°39.95'	152°43.93'	152°37.48'	152°33.72'	152°32.84'	152°44.90'	152°44.79'	153°04.70'
Latitude Start (N)	56°57.50'	56°57.00'	56°55.36'	56°55.87'	56°52.02'	56°58.91'	57°10.09'	57°01.50'	56°51.04'	56°55.54'	57°04.99'	57°16.92'	57°18.33'
Heading, Degrees	225	248	15	127	134	44	188	146	178	314	38	194	82
Average Depth (m)	128	137.1	120.6	137.1	100.5	153.6	142.6	151.7	151.7	166.4	155.4	25.6	91.43
Distance Fished (km)	1.426	1.722	1.87	1.852	1.87	1.314	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.611	1.87
Haul	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Location	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	E Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.
Month/Day/Year	07-04-24	07-04-24	07-04-24	07-04-24	07-04-24	07-04-24	07-04-24	07-05-24	07-05-24	07-05-24	07-05-24	07-05-24	07-05-24
Station	KLB	KLC	KLI	KLH	KLG	KLF	KLE	THN	THM	THL	THK	THJ	THI
Longitude Start (W)	152°59.08'	152°56.55'	152°51.70'	152°54.48'	152°58.62'	153°02.34'	153°06.88'	153°20.05'	153°20.85'	153°23.41'	153°29.57'	153°27.64'	153°35.42'
Latitude Start (N)	57°18.70'	57°17.86'	57°14.73'	57°13.38'	57°12.75'	57°12.17'	57°11.25'	57°10.29'	57°09.26'	57°07.41'	57°08.88'	57°04.53'	57°04.10'
Heading, Degrees	135	148	135	250	235	258	236	186	206	201	165	164	115
Average Depth (m)	80.46	91.43	124.3	133.4	120.6	126.1	117	109.7	120.6	122.5	104.2	117	95.09
Distance Fished (km)	1.5	1.889	1.852	1.87	1.87	1.889	1.889	1.852	1.537	1.87	1.889	1.889	1.87

-continued-

Table 2.–Page 3 of 5.

Haul	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Location	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.
Month/Day/Year	07-05-24	07-05-24	07-06-24	07-06-24	07-06-24	07-06-24	07-06-24	07-06-24	07-07-24	07-07-24	07-07-24	07-07-24	07-07-24
Station	THF	THG	THH	THDX	THCX	614	615	651	THA	688	727	761	729
Longitude Start (W)	153°35.13'	153°28.44'	153°24.99'	153°28.62'	153°29.86'	153°27.81'	153°24.94'	153°15.00'	153°43.20'	153°35.89'	153°29.36'	153°18.54'	153°11.56'
Latitude Start (N)	57°01.22'	57°00.43'	57°01.14'	56°59.11'	56°57.90'	56°55.43'	56°54.33'	56°50.84'	56°53.15'	56°43.28'	56°40.54'	56°36.72'	56°39.92'
Heading, Degrees	60	59	355	180	183	174	2	128	62	171	174	92	359
Average Depth (m)	76.8	124.3	115.2	129.8	129.8	140.8	142.6	175.5	49.37	149.9	149.9	142.6	149.9
Distance Fished (km)	1.555	1.852	1.87	1.87	1.87	1.889	1.87	1.852	1.87	1.87	1.907	1.852	1.87
Haul	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
Location	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SE Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.
Month/Day/Year	07-07-24	07-08-24	07-08-24	07-08-24	07-08-24	07-09-24	07-09-24	07-09-24	07-09-24	07-09-24	07-09-24	07-09-24	07-09-24
Station	728	726	760	759	725	646B	646A	645B	646C	682B	683A	683B	683D
Longitude Start (W)	153°18.31'	153°35.39'	153°27.18'	153°34.40'	153°49.93'	154°23.38'	154°24.74'	154°30.13'	154°28.48'	154°32.31'	154°28.99'	154°23.82'	154°22.11'
Latitude Start (N)	56°39.37'	56°41.85'	56°34.74'	56°33.28'	56°39.98'	56°50.59'	56°51.65'	56°51.29'	56°49.25'	56°46.58'	56°45.87'	56°45.65'	56°43.89'
Heading, Degrees	226	153	195	197	44	359	246	184	131	128	95	90	108
Average Depth (m)	148.1	153.6	131.6	146.2	98.75	58.51	62.17	67.66	65.83	69.49	64	64	74.97
Distance Fished (km)	1.87	1.87	1.833	1.852	1.481	1.889	1.87	1.87	1.889	1.889	1.852	1.852	1.852
Haul	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
Location	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.
Month/Day/Year	07-09-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-10-24	07-11-24	07-11-24
Station	684C	ALR	ALR	ALQ	ALP	ALO	ALL	ALI	ALH	ALF	ALG	ALD	ALBX
Longitude Start (W)	154°20.13'	153°48.34'	153°48.38'	153°53.64'	153°57.32'	154°00.39'	154°05.11'	154°06.16'	154°07.95'	154°09.85'	154°05.78'	154°11.41'	154°13.73'
Latitude Start (N)	56°44.21'	57°07.58'	57°07.63'	57°05.17'	57°02.67'	56°59.33'	56°55.53'	56°53.89'	56°52.77'	56°51.39'	56°51.59'	56°52.76'	56°50.56'
Heading, Degrees	85	216	224	220	208	209	42	30	29	2	45	182	126
Average Depth (m)	74.97	117	118.8	173.7	155.4	137.1	93.26	78.63	65.83	56.69	60.34	58.51	40.23
Distance Fished (km)	1.87	0.74	1.87	1.87	1.852	1.87	1.87	1.907	1.87	1.87	1.889	1.889	1.852
Haul	144	145	146	147	148	149	150	151	312	313	314	315	316
Location	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	SW Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.
Month/Day/Year	07-11-24	07-11-24	07-11-24	07-11-24	07-11-24	07-11-24	07-12-24	07-12-24	09-04-24	09-04-24	09-05-24	09-05-24	09-05-24
Station	646D	684A	684B	ALA	ALCA	ALJ	ALM	ALK	KUF	KUJ	KUM	KUI	KUG
Longitude Start (W)	154°20.11'	154°17.14'	154°14.10'	154°07.86'	154°07.66'	154°01.82'	153°58.50'	153°57.14'	153°18.08'	153°17.62'	153°07.05'	153°23.34'	153°25.97'
Latitude Start (N)	56°48.84'	56°44.77'	56°45.74'	56°47.95'	56°49.48'	56°53.92'	56°56.09'	56°55.62'	58°01.74'	57°56.16'	57°51.78'	57°58.43'	58°02.54'
Heading, Degrees	275	259	51	112	23	42	231	49	270	303	290	287	169
Average Depth (m)	54.86	58.51	76.8	54.86	73.14	71.31	69.49	71.31	160.9	168.2	64	246.8	74.97
Distance Fished (km)	1.852	1.87	1.87	1.852	1.87	1.87	1.87	1.852	1.629	1.87	1.833	1.833	1.852

-continued-

Table 2.–Page 4 of 5.

Haul	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
Location	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.
Month/Day/Year	09-05-24	09-05-24	09-05-24	09-06-24	09-06-24	09-06-24	09-06-24	09-06-24	09-06-24	09-06-24	09-07-24	09-07-24	09-07-24
Station	224	223	222	198	199	200	174	173	172	171D	171A	171C	144
Longitude Start (W)	153°49.98'	153°56.21'	154°03.93'	153°55.15'	153°47.49'	153°37.84'	153°39.10'	153°47.44'	154°02.47'	154°06.29'	154°15.60'	154°12.48'	153°58.41'
Latitude Start (N)	58°07.36'	58°08.92'	58°07.64'	58°14.30'	58°14.74'	58°15.60'	58°17.47'	58°18.54'	58°17.03'	58°19.22'	58°18.22'	58°19.48'	58°26.21'
Heading, Degrees	354	50	38	39	47	198	12	215	40	100	71	72	70
Average Depth (m)	197.5	208.4	252.3	219.4	192	179.2	179.2	201.1	131.6	84.12	113.3	106	87.77
Distance Fished (km)	1.852	1.87	1.852	1.87	1.907	1.87	1.87	1.87	1.852	1.852	1.87	1.87	1.852
Haul	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
Location	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.	N Main.
Month/Day/Year	09-07-24	09-07-24	09-07-24	09-07-24	09-07-24	09-08-24	09-08-24	09-08-24	09-08-24	09-08-24	09-08-24	09-08-24	09-09-24
Station	145	146	147	119	118	2	3	31	61	60	91	90	117
Longitude Start (W)	153°50.16'	153°42.38'	153°30.09'	153°28.55'	153°37.08'	153°12.28'	153°02.69'	153°12.35'	153°12.81'	153°18.93'	153°22.91'	153°30.71'	153°48.72'
Latitude Start (N)	58°25.68'	58°22.74'	58°23.06'	58°29.37'	58°29.44'	58°47.01'	58°47.11'	58°43.63'	58°40.46'	58°38.88'	58°34.98'	58°33.23'	58°27.15'
Heading, Degrees	37	38	37	245	52	16	88	208	231	220	193	232	58
Average Depth (m)	98.75	179.2	184.6	153.6	0	148.1	146.2	153.6	157.2	118.8	138.9	122.5	91.43
Distance Fished (km)	1.87	1.87	1.852	1.852	1.852	1.87	1.833	1.833	1.852	1.87	1.852	1.87	1.87
Haul	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
Location	N Main.	N Main.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.
Month/Day/Year	09-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	09-10-24	09-10-24	09-10-24	09-10-24	09-10-24	09-10-24	09-10-24	09-11-24
Station	120	121	PMA	MAA	RAA	KUK	KULA	KULB	KUYA	KUYB	KUNX	KUP	KUW
Longitude Start (W)	153°18.99'	153°13.08'	152°57.06'	153°04.32'	153°13.61'	153°15.17'	153°13.40'	153°12.44'	153°11.71'	153°12.87'	153°22.49'	153°26.84'	153°31.13'
Latitude Start (N)	58°29.93'	58°28.61'	58°18.08'	58°12.98'	58°08.51'	57°55.08'	57°51.70'	57°49.96'	57°47.43'	57°44.51'	57°50.12'	57°51.46'	57°40.84'
Heading, Degrees	88	38	320	277	141	299	329	359	179	25	302	289	341
Average Depth (m)	173.7	171.8	135.3	135.3	118.8	140.8	107.8	82.29	65.83	25.6	135.3	162.7	69.49
Distance Fished (km)	1.87	1.87	1.852	1.889	1.852	1.852	1.74	1.907	1.87	1.314	1.852	1.852	1.87
Haul	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
Location	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.
Month/Day/Year	09-11-24	09-11-24	09-11-24	09-11-24	09-11-24	09-11-24	09-11-24	09-12-24	09-12-24	09-12-24	09-12-24	09-12-24	09-12-24
Station	KUV	KUU	KUXB	KUXA	KUT	KUS	KUQ	UYBX	UYEX	UYFX	UYHX	UYKX	UYMX
Longitude Start (W)	153°31.76'	153°28.70'	153°22.77'	153°24.27'	153°31.08'	153°33.04'	153°31.33'	153°59.95'	153°56.86'	153°49.64'	153°42.85'	153°52.55'	153°53.94'
Latitude Start (N)	57°44.40'	57°46.87'	57°44.13'	57°46.07'	57°48.47'	57°52.58'	57°53.07'	57°44.61'	57°41.12'	57°40.40'	57°39.73'	57°35.45'	57°33.91'
Heading, Degrees	356	317	354	321	334	145	320	150	163	271	264	330	353
Average Depth (m)	89.6	155.4	106	122.5	184.6	181	186.5	138.9	193.8	151.7	95.09	131.6	109.7
Distance Fished (km)	1.574	1.87	1.87	1.796	1.852	1.889	1.852	1.814	1.852	1.87	1.87	1.852	1.852

-continued-

Table 2.—Page 5 of 5.

Haul	369	370	371	372
Location	W Kod.	W Kod.	W Kod.	W Kod.
Month/Day/Year	09-12-24	09-13-24	09-13-24	09-13-24
Station	UYO	UYQX	UYSS	UYT
Longitude Start (W)	153°47.73'	153°54.20'	153°49.07'	153°47.67'
Latitude Start (N)	57°34.11'	57°29.06'	57°25.72'	57°22.01'
Heading, Degrees	318	338	164	343
Average Depth (m)	78.63	148.1	84.12	43.88
Distance Fished (km)	1.852	1.833	1.852	1.889
